



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
**UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

Broj : UP 0801-03/2016-130/3  
Podgorica, 30. avgust 2016. godine

Uprava za inspekcijske poslove na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“, 44/12) i člana 1 Uredbe o nadoknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list CG“, broj 2/07), postupajući po zahtjevu za pristup informaciji Instituta Alternativa br. UP 0801-03/2016-130, od 18.07.2016. godine, Bulevar Džordža Vašingtona 57/I, Podgorica, Crna Gora, donosi

### **RJEŠENJE**

1. Usvaja se zahtjev za pristup informaciji Instituta Alternativa br. UP 0801-03/2016-130, od 18.07.2016. godine, i dozvoljava se pristup informaciji iz tačke 1 navedenog zahtjeva: broju prijava nepravilnosti usluga informacionog društva podnijetih putem portala eUprava po godinama 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. godina.

2. Pristup traženoj informaciji, iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja, ostvariće se poštom dostavom ovog rješenja.

3. Troškovi postupka se ne određuju.

4. **Odbija se** zahtjev za pristup informaciji Instituta Alternativa u dijelu koji se odnosi na ukupan broj prijava nepravilnosti usluga informacionog društva podnijetih u 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. godini.

5. Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje ovog rješenja.

### **Obrazloženje**

Dana 18.07.2016. godine Instituta Alternativa podnio je Upravi za inspekcijske poslove zahtjev za dostavljanje informacije evidentiran pod br. UP 0801-03/2016-130. Navedenim zahtjevom podnosilac je tražio pristup sljedećoj informaciji:

- Broj prijava nepravilnosti usluga informacionog društva podnijetih putem portala eUprava po godinama 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. godina, i
- Ukupan broj prijava nepravilnosti usluga informacionog društva podnijetih u 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. godini.

U postupku po zahtjevu, Uprava za inspekcijske poslove je utvrdila da posjeduje traženu informaciju opisanu tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja, te da se u istoj ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozili neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, a u skladu sa članom 13 pomenutog Zakona.

Naime, Uprava za inspekcijske poslove kao organ državne uprave počela je sa radom 01. juna 2012. godine. Ovom državnim organu, od početka rada pa do danas, putem eUprave nije podnesena ni jedna prijava o nepravilnosti usluga informacionog društva.

Uprava za inspekcijske poslove je uvidom u sadržaj tražene informacije utvrdila da dio iste koji je opisan stavom 4 dispozitiva ovog rješenja ne posjeduje.

Članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da podnositelj zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnosi na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. Kako Uprava za inspekcijske poslove nije imala stvarne troškove postupka, to se isti ne određuju.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko Uprave za inspekcijske poslove. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 € administrativne takse na žiro račun broj 907-000000083001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama.

Ovlašćeni službenik

Vuk Mandić

